



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	29. XII 20 17 GOD.	
KLASIFIKACIONI BROJ:	08-1/17-A	
VEZA:		
EPA:	341 XXVII	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-3885
Podgorica, 28. decembra 2017. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. decembra 2017. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su DRAGICA SEKULIĆ, ministarka ekonomije i BILJANA JAKIĆ, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE

Član 1

U Zakonu o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, broj 44/12) član 1 mijenja se i glasi:

„Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Crne Gore i kontrola i praćenje usklađenosti državne pomoći i druga pitanja od značaja za zaštitu konkurencije i kontrolu državne pomoći.“

Član 2

Član 19 mijenja se i glasi:

**“Osnivanje Agencije
Član 19**

Agencija se osniva kao nezavisan organ sa svojstvom pravnog lica koji vrši poslove utvrđene ovim zakonom.

Agencija u okviru svojih nadležnosti:

- 1) prati i analizira uslove konkurencije na tržištu i tržištima pojedinih privrednih sektora;
- 2) utvrđuje metode istraživanja konkurencije;
- 3) odobrava izuzeća od zabrane pojedinih sporazuma i odobrava koncentracije učesnika, pod propisanim uslovima i rješava u drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom;
- 4) preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije na tržištu ili preduzima mjere radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike i potrošače;
- 5) vrši kontrolu usklađenosti državne pomoći sa zakonom kojim se uređuje državna pomoć (prethodna kontrola);
- 6) vrši kontrolu usklađenosti dodjele i korišćenja dodijeljene državne pomoći sa zakonom kojim se uređuje državna pomoć (naknadna kontrola);
- 7) prati realizaciju i efekte dodijeljene državne pomoći;
- 8) nalaže povraćaj nezakonite i neusklađene državne pomoći;
- 9) prikuplja i obrađuje podatke o planiranoj državnoj pomoći;
- 10) prikuplja podatke o korišćenju i efektima dodijeljene državne pomoći;
- 11) vodi evidencije državnih pomoći;
- 12) podnosi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći Vladi i Skupštini Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština);

- 13) podnosi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći Evropskoj komisiji;
- 14) daje mišljenja na zahtjev organa državne uprave, nadležnog organa lokalne samouprave i pravnog lica koje upravlja i raspolaže sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom u skladu sa zakonom u pripremi propisa i drugih akata kojima se uređuju pitanja u vezi dodjele državne pomoći, kao i u postupku njihovog donošenja;
- 15) promovira i podstiče unaprjeđenje sistema kontrole državne pomoći;
- 16) daje mišljenje o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći;
- 17) priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći;
- 18) utvrđuje visinu naknade za odlučivanje u skladu sa ovim zakonom, uz saglasnost Vlade;
- 19) vodi upravni postupak i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima;
- 20) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji;
- 21) daje mišljenja u vezi sa važećim propisima, koji utiču ili mogu uticati na konkurenciju i o tome obavještava javnost;
- 22) formira ekspertsku i savjetodavna tijela za potrebe sprovođenja ovog zakona;
- 23) saraduje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u oblasti konkurencije i državne pomoći;
- 24) podnosi Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu;
- 25) podnosi Vladi finansijski plan za narednu godinu;
- 26) objavljuje statističke podatke i vodi evidenciju o odobrenim i prijavljenim koncentracijama;
- 27) kontroliše sprovođenje mjera naloženih rješenjem;
- 28) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Agencija je dužna da izvještaj o radu za prethodnu godinu objavi na svojoj internet stranici.

Predsjednik i članovi Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije, pomoćnik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, pravnih lica i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć.

Sadržaj i način vođenja evidencije o državnoj pomoći, kao i način podnošenja i sadržaj izvještaja o državnoj pomoći i dokumentaciju koja se podnosi uz obavještenje, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove državne pomoći.“

Član 3

U članu 20 stav 4 mijenja se i glasi:

„Agencija ima statut kojim se uređuju osnovi unutrašnje organizacije, bliže nadležnosti i djelokrug rada organa Agencije, način i postupak odlučivanja, donošenje i objavljivanje opštih akata i druga pitanja koja su od značaja za rad Agencije.“

Član 4

Poslije člana 20 dodaje se osam novih članova, koji glase:

„Organi Agencije Član 20a

Organi Agencije su Savjet i direktor Agencije.

Savjet Agencije Član 20b

Savjet ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i jednog člana Savjeta imenuje Vlada na predlog Ministarstva, a drugog člana Savjeta Vlada imenuje na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove državne pomoći.

Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Predsjednik i članovi Savjeta svoju funkciju u Agenciji obavljaju profesionalno.

Predsjednik i članovi Savjeta ne mogu da vrše poslaničku i drugu javnu funkciju ili profesionalno obavljaju drugu djelatnost.

Uslovi za imenovanje predsjednika i članova Savjeta Član 20c

Za predsjednika, odnosno člana Savjeta može biti imenovano lice koje:

- 1) je crnogorski državljanin;
- 2) ima najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja (240 CSPK) iz oblasti prava ili ekonomije.

Pored uslova iz stava 1 ovog člana, predsjednik i član Savjeta koji se imenuje na predlog Ministarstva moraju da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju poslova iz oblasti zaštite konkurencije, a član Savjeta koji se imenuje na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove državne pomoći, najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju poslova iz oblasti državne pomoći.

Ograničenja za izbor predsjednika i članova Savjeta Član 20d

Za predsjednika i člana Savjeta ne može biti imenovano lice koje je:

- 1) poslanik ili odbornik;
- 2) član Vlade;
- 3) imenovao ili postavio Predsjednik Crne Gore, Skupština, Vlada ili skupština lokalne samouprave;
- 4) funkcioner političke partije (predsjednik partije, član predsjedništva, njihov zamjenik, član izvršnog i glavnog odbora i drugi partijski funkcioner);
- 5) pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, bez obzira na izrečenu sankciju ili je pravosnažno osuđeno za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude, i
- 6) srodnik lica iz tač. 1 do 4 ovog stava u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena srodstva, njegov srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni i vanbračni supružnik, usvojlac i usvojenik, kao i član njegovog zajedničkog domaćinstva.

Kandidat za člana Savjeta je dužan da nadležnom tijelu Vlade dostavi pisanu izjavu da ne postoje smetnje za imenovanje utvrđene ovim zakonom.

Razrješenje predsjednika i člana Savjeta Član 20e

Predsjednik, odnosno član Savjeta može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

- 1) na lični zahtjev;
- 2) zbog trajnog gubitka radne sposobnosti za obavljanje funkcije;
- 3) ako nastupe okolnosti iz člana 20d stav 1 ovog zakona;
- 4) ako neblagovremeno i nesavjesno obavlja dužnost predsjednika odnosno člana Savjeta;
- 5) ako da netačne podatke u pisanoj izjavi iz člana 20d stav 2 ovog zakona.

Nadležnost Savjeta Član 20f

Savjet:

- 1) donosi upravne akte iz nadležnosti Agencije;
- 2) donosi pravila Agencije;
- 3) donosi poslovnik o radu Savjeta;
- 4) donosi statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao i druge akte Agencije;
- 5) utvrđuje godišnji plan rada u oblasti državne pomoći i godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći;
- 6) utvrđuje izvještaj o radu Agencije za prethodnu godinu;
- 7) podnosi Vladi predlog finansijskog plana Agencije za narednu godinu;
- 8) daje mišljenja i smjernice o primjeni propisa iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći;
- 9) daje mišljenja na zahtjev organa državne uprave, nadležnog organa lokalne samouprave i pravnog lica koje upravlja i raspolaže sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom u skladu sa zakonom u pripremi propisa i drugih akata kojima se uređuju pitanja vezana za dodjeljivanje državne pomoći, kao i u postupku njihovog donošenja;
- 10) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

Odlučivanje Savjeta Član 20g

Savjet odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Sazivanje sjednica Savjeta, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Savjeta uređuju se statutom Agencije.

Dužnosti predsjednika Savjeta Član 20h

Predsjednik Savjeta obavlja sljedeće poslove:

- 1) predsjedava sjednicama Savjeta;
- 2) potpisuje odluke i druge akte Savjeta;
- 3) predlaže mjere za poboljšanje rada Savjeta, i
- 4) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

Član 5

Član 21 mijenja se i glasi:

„Rukovođenje Agencijom Član 21

Agencijom rukovodi direktor Agencije.

Direktora Agencije, na predlog Ministarstva, imenuje Vlada.

Direktor Agencije ima zamjenika i dva pomoćnika, po jednog za oblast zaštite konkurencije i državne pomoći.

Zamjenika direktora Agencije imenuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Pomoćnika direktora Agencije imenuje Vlada, na predlog direktora Agencije.

Lica iz st. 1 do 5 ovog člana imenuju se na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa i mogu biti ponovo imenovani. “

Član 6

Poslije člana 21 dodaju se dva nova člana, koji glase:

„Uslovi za imenovanje direktora Agencije, zamjenika direktora Agencije odnosno pomoćnika direktora Agencije

Član 21a

Direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije, odnosno pomoćnik direktora Agencije nadležan za oblast zaštite konkurencije može biti lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i to da:

- 1) je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- 2) ima najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja (240 CSPK) iz oblasti prava ili ekonomije;
- 3) ima najmanje pet godina radnog iskustva iz oblasti zaštite konkurencije.

Pomoćnik direktora Agencije nadležan za oblast državne pomoći može biti lice koje, pored uslova iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana, ima najmanje pet godina radnog iskustva iz oblasti državne pomoći.

**Ograničenja za imenovanje direktora Agencije, zamjenika direktora
Agencije odnosno pomoćnika direktora Agencije
Član 21b**

Za direktora Agencije, zamjenika direktora Agencije odnosno pomoćnika direktora Agencije ne može biti imenovano lice iz člana 20d stav 1 ovog zakona.

Direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije odnosno pomoćnik direktora Agencije ne može da vrši poslaničku i drugu javnu funkciju ili profesionalno obavlja drugu djelatnost.

Kandidat za direktora Agencije, zamjenika direktora Agencije odnosno pomoćnika direktora Agencije je dužan da nadležnom tijelu Vlade dostavi pisanu izjavu da ne postoje smetnje za imenovanje utvrđene ovim zakonom.“

Član 7

U članu 22 stav 1 mijenja se i glasi:

„Direktor Agencije je ovlašćen da:

- 1) zastupa i predstavlja Agenciju;
- 2) odgovara za poslovanje i zakonitost rada Agencije;
- 3) organizuje i rukovodi poslovanjem Agencije;
- 4) predlaže Savjetu upravne akte iz nadležnosti Agencije i stara se o izvršenju odluka Savjeta;
- 5) predlaže Savjetu izvještaj o radu za prethodnu godinu i finansijski plan za narednu godinu;
- 6) dostavlja Savjetu godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći;
- 7) dostavlja Savjetu predlog mišljenja o primjeni propisa iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći;
- 8) predlaže Savjetu mišljenja na nacрте i predloge propisa kojima se uređuju pitanja vezana za dodjeljivanje državne pomoći;
- 9) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu i/ili izdaje prekršajne naloge;
- 10) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji;
- 11) donosi odluke o upravljanju prihodima i rashodima Agencije u skladu sa finansijskim planom;
- 12) vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom, statutom Agencije i odlukama Savjeta.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Pomoćnik direktora Agencije rukovodi i koordinira radom organizacione jedinica, koordinira i usmjerava rad zaposlenih u toj organizacionoj jedinici i vrši druge poslove po nalogu direktora Agencije.“

Član 8

Član 23 mijenja se i glasi:

„Razrješenje direktora Agencije, zamjenika direktora Agencije odnosno pomoćnika direktora Agencije Član 23

Direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije odnosno pomoćnik direktora Agencije može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

- 1) na lični zahtjev;
- 2) ako je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti;
- 3) kada ne postupa u skladu sa zakonom, nestručno i nesavjesno obavlja dužnost;
- 4) kada svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije;
- 5) ako trajno izgubi sposobnost za vršenje dužnosti;
- 6) ako bude izabran ili počne da obavlja drugu funkciju, odnosno djelatnost nespojivu sa dužnošću u Agenciji.“

Član 9

Poslije člana 23 dodaje se novi član koji glasi:

„Prava i obaveze zaposlenih u Agenciji Član 23a

Na prava, obaveze i odgovornosti predsjednika i članova Savjeta, direktora Agencije, zamjenika direktora Agencije, odnosno pomoćnika direktora Agencije i zaposlenih u Agenciji primjenjuju se propisi kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Koeficijent složenosti poslova predsjednika i članova Savjeta, direktora Agencije, zamjenika direktora Agencije, odnosno pomoćnika direktora Agencije, kao i zaposlenih u Agenciji utvrdiće se aktom Ministarstva na koji saglasnost daje Vlada.“

Član 10

U članu 24 stav 1 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„Sredstva neophodna za rad Agencije u izvršavanju poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć, obezbjeđuju se iz:“

Tačka 3 briše se.

Dosadašnja tačka 4 postaje tačka 3.

Član 11

U članu 25 st. 5 i 6 mijenjaju se i glase:

„Agencija je dužna da svoje finansijsko poslovanje organizuje i vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje budžetskih potrošačkih jedinica.

Finansijski izvještaji Agencije podliježu reviziji od strane Državne revizorske institucije.“

St. 7 i 8 brišu se.

Član 12

Poslije člana 25 dodaju se dva nova člana, koji glase:

„Godišnji izvještaj Član 25a

Agencija je dužna da do kraja drugog kvartala tekuće godine, podnese Vladi i Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu.

Agencija je dužna da do kraja prvog kvartala tekuće godine organu državne uprave nadležnom za poslove budžeta dostavi godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu.

Davalac državne pomoći dužan je da Agenciji do 15. marta tekuće za prethodnu godinu dostavi podatke o dodijeljenim državnim pomoćima.

Na osnovu podataka dobijenih od davaoca državne pomoći, Agencija sačinjava godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u prethodnoj godini, koji dostavlja Vladi i Skupštini do kraja drugog kvartala tekuće godine, radi upoznavanja.

Agencija dostavlja izvještaj iz stava 4 ovog člana Evropskoj komisiji, u skladu sa obavezama preuzetim potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Tajnost podataka Član 25b

Predsjednik Savjeta, član Savjeta, direktor Agencije, zamjenik direktora Agencije, pomoćnik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji dužni su da kao tajnu, u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke za koje saznaju u obavljanju poslova i zadataka u skladu sa ovim zakonom.

Obaveza iz stava 1 ovog člana traje i nakon isteka mandata odnosno po prestanku radnog odnosa lica iz stava 1 ovog člana."

Član 13

Član 26 mijenja se i glasi:

„Primjena propisa Član 26

Na postupke koji se vode u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna pomoć, ne primjenjuju se odredbe čl. 27 do 64 i člana 69 ovog zakona."

Član 14

U članu 28 st. 2 do 5, članu 32 stav 1, članu 34 stav 3, članu 44 stav 2, članu 60 st. 1, 2 i 3 i članu 62 stav 1 ovog zakona riječ „zaključak“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „rješenje“ u odgovarajućem padežu.

Član 15

U članu 31 stav 2 riječ „sprovode“ zamjenjuje se riječju „vode“.

Član 16

U članu 35 stav 1 mijenja se i glasi:

„Agencija je dužna da, prije donošenja rješenja, svim strankama protiv kojih je pokrenut postupak ili po čijem zahtjevu se vodi ispitni postupak dostavi pisano obavještenje o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku.“

U stavu 2 riječi: „koji ne može biti kraći od 15“ zamjenjuju se riječima: „od osam“.

U stavu 4 riječi: „15 dana“ zamjenjuju se riječima: „osam dana“.

Član 17

U članu 36 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Pod poslovnom tajnom smatraju se naročito poslovne informacije koje imaju stvarnu ili potencijalnu tržišnu vrijednost, a čije bi otkrivanje ili upotreba mogla rezultirati ekonomskom prednošću za druge učesnike na tržištu.“

Član 18

U članu 37 stav 1 riječi: „koji ne može biti kraći od 15“ zamjenjuju se riječima: „do 15“.

Član 19

U članu 38 stav 1 poslije riječi: „Na zahtjev“ dodaju se riječi: „stranke u postupku“ i zarez.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Agencija može odrediti mjeru iz stava 1 ovog člana i po službenoj dužnosti ako u konsultaciji sa licem iz stava 1 ovog člana ocijeni da je zaštita podataka neophodna radi zaštite interesa tog lica i da je ta zaštita značajnija od potrebe obavještavanja javnosti.“

U stavu 4 riječ „Zaključak“ zamjenjuje se riječju „Rješenje“.

Član 20

U članu 39 stav 1 riječi: „od 15 dana“ zamjenjuju se riječima „koji ne može biti kraći od tri ni duži od 30 dana“.

Član 21

U članu 46 stav 2 riječi: „grupnog izuzeća“ zamjenjuju se riječima: „tog sporazuma“.

Član 22

U članu 64 riječi: „i zaključaka“ brišu se.

Član 23

Poslije člana 72 dodaje se pet novih članova koji glase:

„Rok za imenovanje predsjednika i članova Savjeta i preuzimanje poslova Član 72a

Predsjednik i članovi Savjeta u skladu sa ovim zakonom imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do imenovanja predsjednika i članova Savjeta, poslove Savjeta u skladu sa ovim zakonom u dijelu zaštite konkurencije vršiće direktor Agencije.

Poslove Savjeta u dijelu državne pomoći, u skladu sa ovim zakonom, vršiće Komisija za kontrolu državne pomoći imenovana u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći („Službeni list CG“, br. 74/09 i 58/11) do isteka roka iz člana 72b stav 1 ovog zakona.

Preuzimanje poslova Komisije za kontrolu državne pomoći Član 72b

Agencija će preuzeti poslove Komisije za kontrolu državne pomoći u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Komisija za kontrolu državne pomoći dužna je da Savjetu, danom preuzimanja poslova iz stava 1 ovog člana, dostavi izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći, sa izvještajem o kontroli namjenskog korišćenja dodijeljene državne pomoći.

Vršenje funkcije Direktora Agencije Član 72c

Direktor Agencije imenovan do dana stupanja na snagu ovog zakona nastavlja sa vršenjem funkcije do isteka mandata.

Rok za donošenje statuta Član 72d

Statut Agencije u skladu sa ovim zakonom donijeće se u roku od 60 dana od dana imenovanja predsjednika i članova Savjeta.

Rok za donošenje akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i preuzimanje poslova i službenika Član 72e

Agencija će uskladiti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana imenovanja predsjednika i članova Savjeta.

Agencija će u roku od 30 dana od dana donošenja akta iz stava 1 ovog člana, u skladu sa ovim zakonom, od organa državne uprave nadležnog za poslove državne pomoći preuzeti državne službenike i namještenike koji su vršili stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za kontrolu državne pomoći, opremu, službenu dokumentaciju, sredstva za zarade i ostala primanja zaposlenih.

Državni službenici i namještenici iz stava 2 ovog člana, koji ne budu raspoređeni u skladu sa aktom iz stava 1 ovog člana, ostvaruju prava u skladu sa propisima o državnim službenicima i namještenicima."

Član 24

Poslije člana 74 dodaje se novi član koji glasi:

„Podzakonski akt Član 74a

Podzakonski akt iz člana 19 ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 25

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je utvrđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije pristupilo se sa ciljem formiranja jedinstvenog organa koji bi obavljao poslove vezane za zaštitu konkurencije i državnu pomoć, i to proširenjem obima poslova i nadležnosti koje Agencija za zaštitu konkurencije trenutno ima na poslove vezane za kontrolu dodjeljivanja državne pomoći. Na ovaj način će se omogućiti da se poslovi kontrole državne pomoći obavljaju u okviru postojećih institucionalnih rješenja, bez proširenja mreže regulatornih tijela.

Izmjenama i dopunama se pristupilo i radi usklađivanja sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije nije predmet usaglašavanja sa konkretnim izvorima prava Evropske unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama. Ipak, predmetne izmjene su suštinski proistekle iz procesa pristupanja Evropskoj uniji kroz obavezu formiranja operativno nezavisnog tijela nadležnog za državnu pomoć, koje mora imati nadležnosti i resurse neophodne za potpunu primjenu pravila o državnoj pomoći.

IV . OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 izvršena je izmjena člana 1 Zakona u dijelu predmeta uređenja, s obzirom da se izmjenama uređuju, pored pitanja zaštite konkurencije i određena pitanja vezana za oblast kontrole i praćenja usklađenosti državne pomoći.

U članu 2 izvršena je izmjena postojećeg člana 19 Zakona proširenjem nadležnosti Agencije za zaštitu konkurencije na poslove vezane za oblast državne pomoći. Takođe, brisan je dio odredbe važećeg stava 3 koji se odnosio na obavezu Agencije da završni račun sa izvještajem revizora objavi na svojoj internet stranici, s obzirom da je izmjenom člana 25 brisana obavezna godišnja revizija završnog računa Agencije od strane nezavisnog ovlašćenog revizora i propisano da finansijski izvještaji Agencije podliježu reviziji od strane Državne revizorske institucije. Radi obezbjeđivanja funkcionalne nezavisnosti, propisano je da predsjednik i članovi Savjeta Agencije, direktor Agencije, zamjenik direktora

Agencije, pomoćnik direktora Agencije i zaposleni u Agenciji ne smiju da traže ni da primaju uputstva od strane državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, ustanova i drugih subjekata koji vrše javna ovlaštenja ili drugih pravnih i fizičkih lica prilikom obavljanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć.

U članu 3 izvršena je izmjena člana 20 stav 4 Zakona, kojom je preciznije definisano što će se statutom Agencije bliže urediti.

U članu 4 je poslije člana 20 dodato osam novih članova kojima se uređuje pitanja vezana za Savjet Agencije za zaštitu konkurencije, kao organa Agencije.

Članom 20a propisano je da su organi Agencije Savjet i direktor.

Članom 20b propisano je da Savjet čine predsjednik i dva člana, koje imenuje Vlada Crne Gore na period od četiri godine. Predsjednik i jedan član se imenuju na predlog Ministarstva ekonomije, a drugi član na predlog Ministarstva finansija. Zbog kompleksnosti politike konkurencije propisano je da predsjednik i članovi Savjeta svoju funkciju obavljaju profesionalno.

Članom 20c propisano je da za predsjednika odnosno člana Savjeta može biti imenovano lice koje je crnogorski državljanin i koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja iz oblasti prava ili ekonomije, kao oblasti koje su u najbližoj vezi sa pitanjima zaštite konkurencije na tržištu i državne pomoći. S obzirom da će veći dio poslova koje će Agencija, a samim tim i Savjet obavljati biti poslovi iz oblasti zaštite konkurencije, propisano je da predsjednik i jedan član Savjeta moraju imati radno iskustvo (najmanje pet godina) u obavljanju poslova iz oblasti zaštite konkurencije, a da drugi član Savjeta mora imati radno iskustvo (takođe pet godina) u obavljanju poslova iz oblasti državne pomoći.

Članom 20d uređena su ograničenja za izbor predsjednika i članova Savjeta.

Članom 20e propisani su uslovi za razrješenje predsjednika i članova Savjeta.

Članom 20f propisane su nadležnosti Savjeta. Na ovaj način izvršeno je razgraničenje nadležnosti Savjeta od nadležnosti direktora Agencije. Savjet će prema predloženom rješenju biti donosilac upravnih akata tj. odluka u postupcima koje Agencija vodi, kao i čitavog niza drugih važnih akata, izvještaja, smjernica o primjeni propisa itd.

Članom 20g utvrđuje se većina neophodna za donošenje odluka Savjeta.

Članom 20h uređene su dužnosti predsjednika Savjeta, koji, između ostalog, predsjedava sjednicama Savjeta, potpisuje odluke i druge akte Savjeta, predlaže mjere za poboljšanje rada Savjeta itd.

U članu 5 izvršena je izmjena člana 21. Novina je da direktor Agencije ima dva pomoćnika, po jednog za oblast zaštite konkurencije i jednog za oblast državne pomoći. Propisano je da direktora i zamjenika direktora imenuje Vlada na predlog Ministarstva ekonomije, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a da pomoćnike direktora Agencije bira Vlada, na predlog direktora, takođe na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

U članu 6 dodata su dva nova člana poslije člana 21.

Članom **21a** kojim se uređuju uslovi za imenovanje direktora, zamjenika odnosno pomoćnika direktora Agencije. U odnosu na postojeće rješenje, u pogledu školske spreme kao uslova za izbor direktora, zamjenika i pomoćnika direktora precizirano je da oni, kao i predsjednik i članovi Savjeta moraju imati VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja iz oblasti prava ili ekonomije. Propisano je da pomoćnik direktora nadležan za rukovođenje sektorom nadležnim za oblast državne pomoći mora imati najmanje pet godina radnog iskustva iz oblasti državne pomoći, dok direktor, zamjenik i drugi pomoćnik direktora moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva iz oblasti zaštite konkurencije.

Članom **21b** propisana su ograničenja za imenovanje direktora, zamjenika, odnosno pomoćnika direktora Agencije i ograničenja koja se odnose na nemogućnost obavljanja drugih funkcija i djelatnosti.

U članu 7 izvršene su izmjene člana 22 Zakona u pogledu preciziranja ovlašćenja direktora Agencije i pomoćnika direktora.

U članu 8 izvršena je izmjena člana 23 Zakona koja je uslovljena dodavanjem funkcije pomoćnika direktora u odredbe o uslovima za razrješenje. U odnosu na postojeći član 23 brisan je stav 2 iz razloga što je predmetno pitanje izmjenama zakona uređeno članom 23a.

U članu 9 dodat je novi član 23a kojim je propisana shodna primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Agenciji, kao i predsjednika i članova Savjeta, direktora, zamjenika direktora, odnosno pomoćnika direktora Agencije, osim ako ovim zakonom nije drugačije uređeno. Takođe, koeficijent složenosti poslova predsjednika i članova Savjeta, direktora, zamjenika direktora, odnosno pomoćnika direktora Agencije, kao i zaposlenih u Agenciji utvrdiće se aktom Ministarstva ekonomije na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 10 mijenja se član 24 Zakona. U stavu 1 je precizirano da su sredstva za rad Agencije sredstva za izvršavanje poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom i Zakonom o kontroli državne pomoći. Donacije su, na zahtjev Evropske komisije brisane kao jedan od vidova finansiranja rada Agencije.

U članu 11 izvršena je izmjena člana 25 Zakona na način što su stavovi 5 i 6 izmijenjeni, a stavovi 7 i 8 brisani. Izmjenama je propisano da je Agencija u

obavezi da svoje finansijsko poslovanje uređuje i vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje budžetskih potrošačkih jedinica, te da finansijski izvještaji Agencije podliježu reviziji od strane Državne revizorske institucije. S obzirom da prihodi od aktivnosti Agencije nijesu predstavljali njene sopstvene prihode (niti je mogla raspolagati sa njima), već su uplaćivani direktno u budžet, Agencija je predstavljala budžetsku jedinicu kao bilo koji drugi državni organ, pa samim tim ne postoji potreba da ista bude tretirana na drugačiji način. To je i opredjeljujući razlog za brisanje obaveze godišnje revizije od strane nezavisnog revizora. Obaveze koje se odnose na podnošenje završnog računa i izvještaja o radu su brisane iz razloga što su bliže razrađene narednim članom zakona.

U članu 12 su poslije člana 25 dodata dva nova člana.

Članom 25a uređeno je pitanje dostavljanja Vladi i Skupštini izvještaja o radu za prethodnu godinu, kao i pitanje dostavljanja godišnjih finansijskih izvještaja. Agencija je dužna da na osnovu podataka dobijenih od davaoca državne pomoći (koji su dužni da Agenciji dostave podatke o dodijeljenoj državnoj pomoći) sačini i Vladi i Skupštini Crne Gore, kao i Evropskoj komisiji, dostavi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći.

Članom 25b uređena je obaveza čuvanja tajnosti podataka.

U članu 13 izmjenom član 26 Zakona je u svrhu preciziranja propisano da se odredbe čl. 27 do 64 i člana 69 ovog zakona ne primjenjuju na postupke koji se vode u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja državne pomoći, a postojeća odredba je brisana jer novi Zakon o upravnom postupku ne omogućava da posebni zakoni određuju shodnu primjenu ZUPa u rješavanju upravne stvari.

U članu 14 je u članu 28 st. 2 do 5, 32 stav 1, članu 34 stav 3, članu 44 stav 2, članu 60 st. 1, 2 i 3, članu 62 stav 1 i članu 64 ovog zakona riječ „zaključak“ u različitom padežu zamijenjena riječju „rješenje“ u odgovarajućem padežu, s obzirom da novi Zakon o upravnom postupku više ne poznaje zaključak kao upravni akt, već je isti zamijenjen rješenjem.

U članu 15 izvršena je u članu 31 stav 2 Zakona zamjena riječi „sprovode“ riječju „vode“, s obzirom da se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku postupak vodi, a ne sprovodi.

U članu 16 izvršena je izmjena člana 35 stav 1 Zakona na način što je uvedena obaveza dostavljanja pisanog obavještenje o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku i licima na čiji zahtjev se vodi ispitni postupak. U st. 2 i 4 izvršeno je skraćenje roka za prigovor i izjašnjenje sa petnaest na osam dana što predstavlja usklađivanje sa članom 112 Zakona o upravnom postupku.

U članu 17 je dopunom člana 36 precizirano šta se smatra poslovnom tajnom.

U članu 18 izvršeno je u članu 37 stav 1 Zakona skraćenje roka za dostavljanje podataka Agenciji na maksimalnih 15 dana. Kraći rok je predviđen iz razloga ekonomičnosti i efikasnosti postupka.

U članu 19 izvršena je u članu 38 stav 1 Zakona dopuna u dijelu koji se odnosi na to da se mjera zaštite izvora podataka ili određenih podataka može odrediti i na zahtjev stranke u postupku, kao i određivanje navedene po službenoj dužnosti (stav 3).

U članu 20 izvršena je izmjena člana 39 stav 1 Zakona u pogledu roka u kome su učesnici na tržištu i druga pravna i fizička lica dužni da Agenciji, na njen zahtjev, dostave podatke i dokumentaciju od značaja za utvrđivanje činjenica u postupku.

U članu 21 su u članu 46 stav 2 Zakona riječi: „grupnog izuzeća“ zamijenjene riječima: „ovog sporazuma“, iz razloga terminološkog usklađivanja unutar ovog stava.

U članu 22 izvršeno je brisanje riječi “i zaključaka” iz člana 64 Zakona, s obzirom da novi Zakon o upravnom postupku više ne poznaje zaključak.

U članu 23 je poslije člana 72 dodato pet novih članova.

Članom 72a propisan je rok za imenovanje predsjednika i članova Savjeta, kao i to da će do njihovog imenovanja direktor Agencije obavljati poslove Savjeta, u dijelu koji se odnosi na zaštitu konkurencije. Komisija za kontrolu državne pomoći će u dijelu koji se odnosi na državnu pomoć obavljati poslove Savjeta.

Članom 72b propisan je rok od 120 dana od dana stupanja zakona na snagu kao rok u kojem će Komisija za kontrolu državne pomoći obavljati poslove Savjeta, kao i obaveza Komisije da Savjetu dostavi izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći, sa izvještajem o kontoli namjenskog korišćenja državne pomoći.

Članom 72c propisano je da direktor Agencije nastavlja sa vršenjem funkcije do isteka mandata.

Članom 72d propisan je rok za donošenje statuta Agencije.

Članom 72e propisan je rok za donošenje akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i rok za preuzimanje službenika od strane Agencije.

U članu 24 je poslije člana 74 Zakona dodat novi član 74a kojim je uređen rok za donošenje podzakonskog akta iz člana 19 ovog zakona.

U članu 25 propisano je stupanje ovog zakona na snagu.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore. Potrebno je dodatno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa, u dijelu obezbjeđivanja sredstava za zarade predsjednika i članova Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, dva pomoćnika direktora Agencije, sredstava za obezbjeđivanje njihovog nesmetanog rada (kancelarijski namještaj i oprema, kompjuterska oprema, sredstva za službena putovanja itd), kao i u dijelu potrebe obezbjeđivanja adekvatnih prostornih kapaciteta, itd.

VI. PREGLED ČLANOVA KOJI SE MIJENJAJU I DOPUNJAVAJU

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE ("Sl. list Crne Gore", broj 44/12)

Predmet Član 1

Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Crne Gore i druga pitanja od značaja za zaštitu konkurencije.

Osnivanje Agencije Član 19

Agencija se osniva kao nezavisan organ sa svojstvom pravnog lica koji vrši poslove utvrđene ovim zakonom.

Agencija u okviru svojih nadležnosti:

- 1) prati i analizira uslove konkurencije na tržištu i tržištima pojedinih privrednih sektora;
- 2) utvrđuje metode istraživanja konkurencije;
- 3) odobrava izuzeća od zabrane pojedinih sporazuma i odobrava koncentracije učesnika, pod propisanim uslovima i rješava u drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom;
- 4) preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije na tržištu ili preduzima mjere radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike i potrošače;
- 5) daje mišljenje o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije;
- 6) priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih akata;
- 7) utvrđuje visinu naknade za odlučivanje u skladu sa ovim zakonom, uz saglasnost Vlade;
- 8) vodi upravni postupak i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima;

9) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom organu i/ili izdaje prekršajne naloge u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji;

10) daje mišljenja u vezi sa važećim propisima, koji utiču ili mogu uticati na konkurenciju i o tome obavještava javnost;

11) formira ekspertska i savjetodavna tijela za potrebe sprovođenja ovog zakona;

12) saraduje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u oblasti konkurencije;

13) priprema izvještaj o radu za prethodnu godinu i finansijski plan za svaku narednu godinu;

14) objavljuje statističke podatke i vodi evidenciju o odobrenim i prijavljenim koncentracijama;

15) kontrolise sprovođenje mjera naloženih rješenjem;

16) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Agencija je dužna da izvještaj o radu za prethodnu godinu i završni račun sa izvještajem revizora objavi na svojoj internet stranici.

Položaj Agencije

Član 20

Agencija za svoj rad odgovara Vladi.

Sjedište Agencije je u Podgorici.

Agencija se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata.

Agencija ima statut kojim se uređuje unutrašnja organizacija, nadležnosti i djelokrug poslova Agencije, način i postupak odlučivanja, donošenje i objavljivanje opštih akata i druga pitanja koja su od značaja za poslove Agencije utvrđene ovim zakonom.

Na statut Agencije saglasnost daje Vlada.

Statut Agencije objavljuje se u 'Službenom listu Crne Gore'.

Rukovođenje Agencijom

Član 21

Agencijom rukovodi direktor.

Direktora Agencije, na predlog Ministarstva, imenuje Vlada na period od četiri godine.

Direktor Agencije ima zamjenika.

Zamjenika direktora Agencije postavlja Vlada na period od četiri godine.

Direktor, odnosno zamjenik direktora Agencije može biti lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sledeće uslove:

1) je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori;

2) ima visoku školsku spremu;

3) ima najmanje pet godina radnog iskustva.

Lica iz st. 1 i 3 ovog člana ne mogu biti imenovana, odnosno postavljena više od dva puta uzastopno.

Direktor, odnosno zamjenik direktora ne mogu obavljati poslaničku i drugu javnu funkciju ili profesionalno obavljati drugu djelatnost, odnosno ne mogu da se bave drugim javnim ili privatnim poslom uz naknadu, osim akademskih aktivnosti i rada u naučnim institucijama.

Ovlašćenja direktora **Član 22**

Direktor Agencije je ovlašćen da:

- 1) zastupa i predstavlja Agenciju;
- 2) odgovara za zakonitost rada Agencije;
- 3) organizuje i rukovodi poslovanjem Agencije;
- 4) donosi akte iz nadležnosti Agencije.

Direktora Agencije u odsustvu zamjenjuje zamjenik direktora Agencije.

Zamjenik direktora Agencije vrši i druge poslove po nalogu direktora Agencije.

Razrješenje direktora ili zamjenika direktora **Član 23**

Vlada će razriješiti direktora, odnosno zamjenika direktora Agencije:

- 1) na lični zahtjev;
- 2) ako je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti;
- 3) kada ne postupa u skladu sa zakonom, nestručno i nesavjesno obavlja dužnost;
- 4) kada svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije;
- 5) ako trajno izgubi sposobnost za vršenje dužnosti;
- 6) ako bude izabran ili počne da obavlja drugu funkciju, odnosno djelatnost nespojivu sa dužnošću u Agenciji.

Na prava i obaveze zaposlenih u Agenciji primjenjuju se propisi kojima se uređuju položaj i zarade državnih službenika i namještenika.

Sredstva za rad **Član 24**

Sredstva neophodna za rad Agencije obezbjeđuju se iz:

- 1) naknada koje se plaćaju Agenciji u skladu sa ovim zakonom;
- 2) budžeta Crne Gore;
- 3) donacija;

4) ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Agencija ne smije primati donacije od učesnika na tržištu na koje se primjenjuje ovaj zakon.

U postupku pred Agencijom plaćaju se naknade.

Naknade iz stava 3 ovog člana utvrđuju se tarifnikom naknada koji donosi Agencija, uz saglasnost Vlade.

Tarifnik iz stava 4 ovog člana objavljuje se u 'Službenom listu Crne Gore'.

Finansiranje Agencije

Član 25

Finansiranje Agencije vrši se u skladu sa finansijskim planom koji donosi Agencija.

Finansijski plan podnosi se Vladi na saglasnost, najkasnije do 1. novembra tekuće za narednu godinu.

Finansijskim planom utvrđuju se ukupni prihodi i rashodi Agencije.

Ukupni troškovi Agencije obuhvaćeni finansijskim planom ne mogu biti veći od neophodnih troškova potrebnih za uspješno sprovođenje zakona.

Višak prihoda nad rashodima Agencije uplaćuje se u budžet Crne Gore.

Završni račun Agencije podliježe godišnjoj reviziji nezavisnog ovlašćenog revizora određenog u skladu sa zakonom.

Agencija je dužna da, do kraja drugog kvartala tekuće godine, podnese Vladi završni račun sa izvještajem revizora iz stava 6 ovog člana.

Agencija je dužna da, u roku iz stava 7 ovog člana, podnese Vladi i Skupštini Crne Gore izvještaj o radu za prethodnu godinu, radi usvajanja.

Primjena pravila opšteg upravnog postupka i prekršajnog postupka

Član 26

U postupku pred Agencijom na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje opšti upravni postupak i prekršajni postupak.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Član 28

Agencija pokreće postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti i kada na osnovu podnijetih inicijativa, informacija,

dokumenata i drugih raspoloživih podataka, osnovano pretpostavi postojanje povrede konkurencije.

O pokretanju postupka direktor Agencije donosi zaključak.

Postupak se smatra pokrenutim danom dostavljanja zaključka o pokretanju postupka stranci.

Zaključak o pokretanju postupka sadrži:

- 1) opis radnji ili akata koji mogu predstavljati povredu konkurencije;
- 2) razloge i pravni osnov za pokretanje postupka;
- 3) poziv svim fizičkim i pravnim licima da dostave Agenciji podatke, dokumenta ili informacije koji mogu biti od značaja za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u postupku.

Zaključak iz stava 2 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.

Ispitni postupak

Član 31

U ispitnom postupku se preduzimaju potrebne dokazne radnje u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, a naročito se uzimaju izjave stranaka, svjedoka, obavlja se vještačenje, pribavljaju se podaci, isprave i stvari, vrši prikupljanje podataka neposrednim uvidom i privremeno oduzimanje stvari.

Ispitni postupak sprovode ovlašćena lica Agencije, koja određuje direktor Agencije za svaki pojedinačni slučaj.

Prikupljanje podataka neposrednim uvidom

Član 32

Ako je radi prikupljanja podataka u postupku pred Agencijom potrebno izvršiti neposredan uvid u poslovne prostorije, na zemljištu ili vozilima stranke ili drugog učesnika u postupku, direktor Agencije će donijeti zaključak o vršenju neposrednog uvida.

U vršenju neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice Agencije ima pravo da:

- 1) uđe i pregleda poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostore gdje stranka ili drugi učesnik na tržištu obavlja djelatnosti ili vrši druge poslovne aktivnosti iz kojih proizilazi vjerovatnoća kršenja ovog zakona;
- 2) pregleda poslovne knjige i druga dokumenta;
- 3) kopira ili skenira poslovnu dokumentaciju, a ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće, privremeno oduzme poslovnu dokumentaciju na vrijeme neophodno za njeno kopiranje;
- 4) zapečati sve poslovne prostore i poslovna dokumenta za vrijeme trajanja neposrednog uvida, u obimu potrebnom za njegovo sprovođenje;

5) uzme od zastupnika stranke ili zaposlenih stranke izjave, kao i dokumenta o činjenicama koje se odnose na predmet neposrednog uvida i o tome sačini zapisnik, a ako je neophodna pisana izjava odredi datum do kada izjava mora biti dostavljena;

6) obavlja i druge radnje u skladu sa ciljem ispitivanja.

Lice koje nije stranka u postupku dužno je da dozvoli vršenje neposrednog uvida iz stava 1 ovog člana, kada postoji osnovana sumnja da se u njegovim objektima ili prostorijama obavlja djelatnost ili nalaze predmeti koji su neophodni za odlučivanje u postupku.

Na zahtjev Agencije, u slučajevima ometanja ili nepostupanja po nalogima ovlašćenih lica u izvršenju radnji iz ovog člana, organ uprave nadležan za poslove policije je dužan da pruži pomoć u izvođenju pojedinih radnji u postupku, a naročito kod prikupljanja podataka neposrednim uvidom i privremenog oduzimanja stvari u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovlašćenja i postupanje policije.

Privilegovana komunikacija

Član 34

Razmjena dokumenata, informacija, podataka i drugih oblika komunikacije između stranke protiv koje se vodi postupak i njenih punomoćnika koji nijesu zaposleni kod stranke, koja se neposredno odnosi na postupak pred Agencijom, dozvoljena je (u daljem tekstu: privilegovana komunikacija).

Komunikacija iz stava 1 ovog člana povjerljiva je i ne može se koristiti kao dokazno sredstvo u postupku.

U slučaju sumnje o postojanju zloupotrebe privilegovane komunikacije, Agencija može da preispita njen sadržaj, odnosno donese zaključak o nepriznavanju komunikacije kao privilegovane u odnosu na pojedine njene oblike.

Obavještenje o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku

Član 35

Agencija je dužna da, prije donošenja konačnog rješenja, svim strankama protiv kojih je pokrenut postupak dostavi pisano obavještenje o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku.

Stranka protiv koje je pokrenut postupak ima pravo prigovora na obavještenje iz stava 1 ovog člana, u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana prijema obavještenja.

Prigovorom iz stava 2 ovog člana stranka može predložiti saslušanje dodatnih svjedoka i izvođenje dodatnih dokaza.

Na zahtjev podnosioca inicijative, Agencija može dostaviti obavještenje iz stava 1 ovog člana koje ne sadrži zaštićene podatke, sa poukom da ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja u pisanoj formi dostavi svoje primjedbe Agenciji.

Obavještenje iz stava 4 ovog člana Agencija može dostaviti trećem licu na njegov zahtjev, ako dokaže da se u postupku pred Agencijom odlučuje o njegovim pravima ili pravnim interesima.

Usmena rasprava

Član 36

Agencija odlučuje bez održavanja usmene rasprave, osim ako na obrazloženi zahtjev stranke ili po sopstvenoj procjeni u toku postupka utvrdi da je potrebno da se usmena rasprava održi.

U postupcima pred Agencijom u kojima se održava usmena rasprava, radi zaštite službene i poslovne tajne, isključena je javnost.

Saradnja sa Agencijom

Član 37

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne uprave, organi lokalne samouprave i druga pravna lica koja obavljaju javna ovlašćenja, dužni su da, na zahtjev Agencije, bez naknade, obezbijede sve podatke neophodne u postupku odlučivanja Agencije u skladu sa ovim zakonom, uključujući podatke koji mogu predstavljati poslovnu tajnu, kao i druge povjerljive podatke, u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana dostavljanja zahtjeva.

Sa podacima iz stava 1 ovog člana Agencija je dužna da postupa u skladu sa propisima kojima je uređena tajnost podataka, zaštita podataka o ličnosti i zaštita neobjavljenih podataka.

U slučaju uskraćivanja, neblagovremene ili nepotpune dostave podataka iz stava 1 ovog člana, Agencija može da obavijesti organ koji vrši nadzor nad radom organa iz stava 1 ovog člana, odnosno da zahtijeva preduzimanje potrebnih mjera u cilju prikupljanja traženih podataka.

Zaštićeni podaci

Član 38

Na zahtjev lica koje je podnosilac inicijative za ispitivanje povrede konkurencije ili trećeg lica koje je dostavilo, odnosno stavilo na uvid tražene podatke u postupku, Agencija može odrediti mjeru zaštite izvora podataka ili određenih podataka (u daljem tekstu: zaštićeni podaci), ako ocijeni da je zahtjev podnosioca opravdan i značajniji od potrebe obavješćavanja javnosti povodom predmeta tog zahtjeva.

Lice iz stava 1 ovog člana dužno je da učini vjerovatnim mogućnost nastanka štete zbog otkrivanja izvora podataka, odnosno sadržine podataka na koje se zahtjev odnosi.

Agencija je dužna da obezbijedi zaštitu podataka iz stava 1 ovog člana.

Zaključak o zaštiti izvora podataka i zaštiti podataka donosi direktor Agencije.

Zaštićeni podaci nemaju svojstvo informacije od javnog značaja u smislu zakona kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtjev za dostavljanje podataka i dokumentacije

Član 39

Učesnici na tržištu i druga pravna i fizička lica dužni su da, na zahtjev Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, dostave podatke i dokumentaciju od značaja za utvrđivanje činjenica u postupku koji se vodi u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćeno lice Agencije može, prilikom vršenja neposrednog uvida u prostorijama učesnika na tržištu ili uzimanja izjave od odgovornih lica u pravnom licu, narediti dostavljanje dokumentacije i podataka u određenom roku.

Lice kome je podniet zahtjev nema pravo da se poziva na poslovnu tajnu radi odbijanja saopštavanja određenog podatka ili davanja dokumentacije.

Privremene mjere

Član 44

Ako od radnji ili akata koji su predmet postupka postoji opasnost od nastupanja nenadoknadle štete za lica na koja se te radnje i akti neposredno odnose, Agencija može da naloži privremenu mjeru prestanka vršenja tih radnji ili primjene akata, odnosno obavezu preduzimanja radnji ili uzdržavanja od preduzimanja radnji kojima se sprječavaju ili otklanjaju njihove štetne posljedice.

Privremenu mjeru iz stava 1 ovog člana direktor Agencije nalaže zaključkom.

Privremena mjera iz stava 1 ovog člana može trajati do donošenja rješenja Agencije u tom postupku.

Procjena grupnog izuzeća

Član 46

Agencija može, po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresovanog lica, da pokrene postupak za izuzeće od zabrane iz člana 11 ovog zakona.

Ako se u postupku iz stava 1 ovog člana utvrdi da sporazum ne ispunjava uslove iz čl. 9 i 11 ovog zakona, Agencija će zabraniti ili ograničiti primjenu grupnog izuzeća.

Periodične novčane kazne **Član 60**

Agencija će učesnika na tržištu koji nije ispunio obaveze naložene zaključkom kazniti periodičnom novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 5.000 eura za svaki dan neispunjenja naložene obaveze, a najviše do 3% ukupnog prihoda ostvarenog u finansijskoj godini koja prethodi godini u kojoj je postupak pokrenut, ako:

1) ne postupi po zahtjevu Agencije za dostavljanje ili saopštavanje traženih podataka ili dostavi ili saopšti netačne, nepotpune ili neistinite podatke iz čl. 39, 40 i 63 ovog zakona;

2) ne postupi po privremenoj mjeri iz člana 44 ovog zakona;

3) označi kao privilegovanu komunikaciju podatke ili dokumentaciju suprotno članu 34 ovog zakona;

4) ovlašćena lica ili zaposleni ometaju ili na drugi način onemogućavaju ovlašćena lica Agencije u sprovođenju radnji iz člana 32 ovog zakona, a naročito sa ciljem prikrivanja ili uništavanja dokumentacije.

Visinu periodične novčane kazne i rok za plaćanje Agencija određuje zaključkom.

Rok za otpočinjanje plaćanja periodične novčane kazne ne može biti duži od 15 dana od dana prijema zaključka o određivanju periodične novčane kazne.

Rokovi za donošenje rješenja **Član 62**

Rješenja iz čl. 42 i 43 ovog zakona Agencija donosi u roku od 24 mjeseca od dana dostavljanja zaključka o pokretanju postupka.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti najviše za 24 mjeseca ako iz opravdanih razloga nije donijeto rješenje u roku iz stava 1 ovog člana.

Agencija odlučuje po zahtjevu iz:

1) člana 56 stav 1 tačka 1 ovog zakona, u roku od 25 radnih dana od dana podnošenja zahtjeva;

2) člana 56 stav 1 tačka 2 ovog zakona, u roku od 25 radnih dana od dana odustanka od zahtjeva;

3) člana 56 stav 1 tačka 3 ovog zakona, u roku od 105 radnih dana od dana podnošenja urednog zahtjeva;

4) člana 56 stav 1 tačka 4 ovog zakona, u roku od 125 radnih dana od dana podnošenja urednog zahtjeva;

5) člana 56 stav 1 tačka 5 ovog zakona, u roku od 130 radnih dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ako Agencija ne donese rješenje u roku iz st. 1 i 2 ovog člana, postupak se obustavlja.

Ako Agencija ne donese rješenje u rokovima iz stava 3 ovog člana, smatraće se da je zahtjev za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije odobren.

Tužba u upravnom sporu Član 64

Protiv rješenja i zaključaka koje donosi Agencija u postupcima koji se vode po ovom zakonu može se pokrenuti upravni spor.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	1. Unutrašnja i spoljna trgovina
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	podpoglavlje
	08. Politika konkurencije	/
Ključni termini - eurovok deskriptori	<ul style="list-style-type: none">- Agencija- Savjet- Državna pomoć- Zaštita konkurencije	



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo ekonomije
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?	
- Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije pristupilo se sa ciljem formiranja jedinstvenog organa koji bi obavljao poslove vezane za zaštitu konkurencije i državnu pomoć, i to proširenjem obima poslova i nadležnosti koje Agencija za zaštitu konkurencije trenutno ima na poslove vezane za kontrolu dodjeljivanja državne pomoći. Na ovaj način će se omogućiti da se poslovi kontrole državne pomoći obavljaju u okviru postojećih institucionalnih rješenja, bez proširenja mreže regulatornih tijela. Izmjenama i dopunama se pristupilo i radi usklađivanja sa odredbama Zakona o upravnom postupku. - Nema oštećenih subjekata. - Problem ne bi mogao biti riješen osim kroz izmjene Zakona, a u slučaju neusvajanja izmjena Zakona pregovori u poglavlju VIII – Konkurencija ne bi mogli biti otvoreni.	
2. Ciljevi - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.	
- Primarni cilj koji se postiže predloženim propisom je formiranje nezavisnog organa za oblast kontrole državne pomoći, što predstavlja jedno od mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju VIII – Konkurencija. - Ciljevi koji će se postići donošenjem ovog zakona usklađeni su sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2017-2018.	
3. Opcije - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju?	
- Ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema moguće je postići jedino usvajanjem navedenog propisa. "Status quo" opcija bi podrazumijevala da će problem ostati neriješen. Navedeni problem nije moguće otkloniti na drugi način. - S obzirom na predmet uređenja ovog propisa, kao i činjenice da se u konkretnom slučaju radi o	

<p>ispunjavanju obaveza iz postupka pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, to je usvajanje ovog propisa jedina moguća opcija.</p>
<p>4. Analiza uticaja</p> <p>Navedite kako će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne:</p> <p>Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?</p> <p>Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti?</p> <p>Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?</p> <p>Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Predložena rješenja će uticati na Agenciju za zaštitu konkurencije i Ministarstvo finansija, s obzirom da je predviđeno preuzimanje službenika i namještenika Ministarstva finansija od strane Agencije. - Primjena ovog propisa neće stvoriti dodatne troškove građanima i privredi. - Vidjeti prethodni odgovor. - Ne. - Ovaj propis ne stvara administrativna opterećenja i biznis barijere.
<p>5. Procjena fiskalnog uticaja</p> <p>Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?</p> <p>Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.</p> <p>Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.</p> <p>Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?</p> <p>Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?</p> <p>Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?</p> <p>Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.</p> <p>Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.</p> <p>Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?</p> <p>Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Potrebno je dodatno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa, u dijelu obezbjeđivanja sredstava za zarade predsjednika i članova Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, dva pomoćnika direktora Agencije, sredstava za obezbjeđivanje njihovog nesmetanog rada (kancelarijski namještaj i oprema, kompjuterska oprema, sredstva za službena putovanja itd), kao i u dijelu potrebe obezbjeđivanja adekvatnih prostornih kapaciteta. - Finansijska sredstva je neophodno obezbjeđivati u kontinuitetu. - Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. - Ne. - Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze. - Implementacijom propisa neće doći do ostvarivanja prihoda za budžet. - Nije korišćena posebna metodologija obračuna finansijskih izdataka/prihoda. - Vidjeti prethodni odgovor. - Ne. - Vidjeti prethodni odgovor.
<p>6. Konsultacije zainteresovanih strana</p> <p>Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.</p> <p>Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).</p>

<p>Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ne. - Nijesu konsultovane zainteresovane strane.
<p>7: Monitoring i evaluacija</p> <p>Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Nema potencijalnih prepreka za implementaciju propisa. - / - Otvaranje pregovora u poglavlju VIII – Konkurencija. - Ministarstvo ekonomije i Agencija za zaštitu konkurencije će vršiti monitoring i evaluaciju primjene propisa.

Datum i mjesto

19.06.2017.

Podgorica

Starješina



MINISTARKA
 Dragica Sekulić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Црна Гора
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
ПОДГОРИЦА

Примљено: 02.07.2017			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
	330-116/2017-7		

Број: 02-03-9998/1

Подгорица, 05. јул 2017. године

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
- н/р министарке, госпође Драгиче Секулић -

Поштована госпођо Секулић,

На основу Вашег акта, број: 330-116/2017-2 од 19. јуна 2017. године, којим се тражи мишљење на текст *Предлога закона о измјенама и допунама Закона о заштити конкуренције*, Министарство финансија даје слjedeће

МИШЉЕЊЕ

Предложеном измјенама и допунама Закона о заштити конкуренције проширује се обим послова и надлежности које Агенција за заштиту конкуренције тренутно има на послове везане за контролу додјелјивања државне помоћи, чиме би се формирао јединствени орган који би обављао послове везане за заштиту конкуренције и државну помоћ. На овај начин ће се омогућити да се послови контроле државне помоћи обављају у оквиру постојећих институционалних рјешења, без проширења регулаторних тијела.

На текст Предлога закона и припремљени извјештај о спроведеној анализи процјене утицаја прописа, са аспекта импликација на пословни амбијент, немамо примједби.

На основу увида у достављени текст и извјештај о спроведеној анализи процјене утицаја прописа, у дијелу процјене фискалног утицаја, утврђено је да су за имплементацију овог Предлога, потребна додатна средства у дијелу обезбјеђивања за зараде: председника, чланова савјета Агенције и два помоћника директора Агенције, као и средства за њихов несметан рад.

Шодно наведеном, Министарство финансија даје сагласност на *Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити конкуренције*, с тим да се средства неопходна за реализацију Закона ускладе са средствима одобреним годишњим Законом о буџету Црне Горе за ове намјене.

С поштовањем,





MINISTAR
EVROPSKIH POSLOVA

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Gospođa Dragica Sekulić
ministrica

Broj: 05/1 - 390/2
Podgorica, 20. VII 2017.

MII	
20.07.2017	
Carjez	Broj
330-116/2017-10	

Uvažena gospodo Sekulić,

Dopisom broj 330-116/2017-8 od 20. jula 2017. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije s pravnom tekovinom Evropske unije**, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,






MINISTAR

ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIĆ

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME-IU/PZ/17/09
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Protection of Competition	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	v.d. generalne direktorice Biljana Jakić, tel. 020 482 219, biljana.jakic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	načelnik Nebojša Mugoša, tel. 020 482 219 nebojsa.mugosa@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	Agencija za zaštitu konkurencije	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	direktor Miodrag Vujović, 020 239 010 miodrag.vujovic@azzk.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	načelnik Lepa Aleksić, 020 239 010 lepa.aleksic@azzk.me	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	/	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 73, Konkurencija i ostale ekonomske odredbe		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2017-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	8. Konkurencija 2. Planovi i potrebe 2.2. Zakonodavni okvir A) Politika konkurencije	
- Rok za donošenje propisa	IV kvartal 2017. godine	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Treći dio, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstva, Poglavlje I, Pravila konkurencije, Odsjek 1, Pravila koja se primjenjuju na učesnike na tržištu, član 101 / TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Actions, Title		

VII, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 1 Rules of Competition, Section 1, Rules Applying to Undertakings, Article 101 Potpuno usklađeno / fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost sa ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvor prava EU je preveden na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar evropskih poslova
	



Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
ME-TU/PZ/17/09		ME-IU/PZ/17/09		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Protection of Competition		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti